

## **SORROM BORROM**

***o lo saunei deu gave***

## **CANTA Ilau**

**Nhacar la pèth de l'aire**

Gavarnia

Batahòri,

pèiras e bua,

cascavets ;

devath los noguèrs e la teulada,

la nèu se n'ei tornada,

mes la prima que se'n ved

tà t'amuishar la soa cara.

Au sòu, un mocader plapat de sang ;

sauta donc la cleda henelhada !

Harri, haut, hè la gran capihona !

La chorrèra que cau que deishude

lo dolh qui l'abòr adromí, torrat.

Cassiòlas que t'espian a passar ;  
tu que te'n vas ; eras que demoran  
entà créisher enqüèra,  
tà assistir au ton tornar,  
dilhèu, un dia.

Que lutzèra la linha deu nòrd :  
dab lo gai au còr, de véder lo mainat a vàder gran.

Los sendèrs, doman, que diseràn l'encantami  
deu fresc nascut dont audín lo brivent.

Sauvatges los marròcs, los garròcs, esdarrocadas  
Dens l'evidenta estupor, un moment ;  
Penacle pauhicat sus la toa pèth.

L'eternitat qu'esvarja ;  
aqueths passatges d'òmis descamisats :  
cèu daurat, blancs somius,  
tostemps n'auràn cranhença.

Las aglas reiaus be t'ahupan,

Las caparrois aplegats be't cridan :  
« Demora, Gave, demora ! »

mes un vent sacamand que't pòrta  
las jotas de Boltaña, aqueth bal d'autes còps saunejat  
per la fresca lavanda.

Lo sorrom borrom, au brèç, que't hè dançar  
E partir lèu, fresc nascut, luenh deus launèrs !

Au bèth capsús, cotonada de nublas,  
l'enlusida ensafranada, lo bohet e l'auta Retirada,  
los pas deus soldats magnífics de l'Ebre.

Vestits d'estelas, suus sendèrs deu dresbromb  
Que caminan.

La ventisca que'us cossira ;  
que marmotan lors pregàrias de sang  
e de podra.

Escota, chorrèra, los reclams d'ua batalha a viéner :  
La nueit terribla que'us darà dilhèu

la victòria e la patz.

Shiula !

Briveja !

Honha !

Aubreish-te

camin,

per Lavedan

que dançaràn

Charmantina

Enter los malhs, las brumas deu vent barbare

dab lors armaduras de nublas brocadas,

que van e que vienen

que parteishen e que's divorceishen.

Bessè qu'esvagadas e blagassejan

de tas mans de vent e de giure ?

Qu'ès sang de glaç, muscles de sable,

còps de pèira, còps de cap : caòs

destorbant la quita pregària

de la vop qui a l'escur espèra.

Shens relaish qu'avanças :

qu'ès shens cès ni pausa viatjador,

chin de la nèu, deishant capsús las toas

mairetas,

hilh deu cèu e anjo de la ploja.

E vedes lo bèc, la toa esperança ?

E las galupas ?

Quin lo Gof de Gasconha

lèu las se minja ?

Candelèra : vin de granissa

entà béver dab las crespèras ;

entà las sucrar, cassonada

d'auratges : vrespèr de gigant, uèra !

Sèrgi Javaloyès